


Broj: 03-02-117/2022
Sarajevo, 04.02.2022. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- Predstavnički dom -
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući

- Dom naroda -
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući *JK*



Poštovani,

Na osnovu odredbi člana 4. Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, broj 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), radi utvrđivanja Prijedloga za imenovanje članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) iz Federacije Bosne i Hercegovine, dostavljam Vam Rješenje V. broj: 100/2022 od 03.02.2022. godine, koje je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 301. sjednici, održanoj 03.02.2022. godine.

Rješenje o prijedlogu za imenovanje članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine se dostavlja na službenim jezicima i pismima Federacije Bosne i Hercegovine u printanoj i elektronskoj formi (CD).

S poštovanjem,



Prilog: - Rješenje na bosanskom jeziku,
- Biografija Suada Zeljkovića i
- Biografija Milenka Tomića

Cc: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
gosp. Nermin Džindić, ministar

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 301. sjednici, održanoj 03.02.2022. godine, donosi

RJEŠENJE
O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE ČLANOVA DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE
ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Za imenovanje dva člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine, na mandatni period od pet godina, predlažu se:

- Suad Zeljković, i
- Milenko Tomić.

II.

Na prijedlog iz tačke I. ovog rješenja, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine predlaže imenovanje dva člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Prijedlog Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz stava (1) ove tačke dostavlja se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje imenovanje članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju predlaže Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

III.

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.


V. broj: 100 /2022
03.02.2022. godine
Sarajevo



PREMIJER

Fadil Novalić
Fadil Novalić

BIOGRAFIJA



LIČNI PODACI

Ime i prezime

SUAD ZELJKOVIĆ

Adresa

Derviša Numića 18 b , 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon

+381-61-130-657

E-mail

szeljkovic@derk.ba

Nacionalnost

Bošnjak

Datum (od – do)

Juni 2016 - Juni 2021

Ime i adresa poslodavca

DRZAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRICNU ENERGIJU

Djordja Mihajlovića 4

75 000 Tuzla

Vrsta poslovnog sektora

Drzavna institucija

Pozicija

Član Komisije

Glavne aktivnosti i zaduženja

- a) Svi poslovi iz nadležnosti članova komisije u DERKu, u skladu sa Zakonom
- a) Donosenje tarifa I tarifnih metodologija za regulirane subjekte,
- b) Izdavanje licenci I monitorin nad licenciranim subjektima za prijenos,
- c) Donosenje I usvajanje mrežnih kodeksa I trzisnih pravila(u suradnji sa NOSom)
- d) Donosenje I pracenje pravila za pristup trećih subjekata prijenosnoj mrezi,
- e) Odobravanje dugorocnih planova za prenosnu kompaniju ,
- f) Odobravanje indikativnog plana razvoja proizvodnje,
- g) Osiguranje sigurnosti snabdijevanja trzista el. Energijom,
- h) Integracija obnovljivih izvora energije sa aspekta regulacije Sistema kao I njihova maksimalna snaga prihvata,
- i) Primjena Trzisnih pravila I Mreznog kodeksa,
- j) Pracenje prekogranicne razmjene tercijarne regulacijske el energije,
- k) Izdavanje licenci za djelatnost medjunarodne trgovine,
- l) Pracenje svih aktivnosti licenciranih subjekata,

- m) Rješavanje sporova između korisnika i pružilaca usluga u reguliranom sektoru,
- n) Razmjena podataka i informacija drugim relevantnim državnim institucijama,
- o) Održavanje aktivnosti međunarodnim institucijama,

<p>Datum (od – do) Ime i adresa poslodavca</p> <p>Vrsta poslovnog sektora Pozicija Glavne aktivnosti i zaduženja</p>	<p>April 2015 – Juni 2016 VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE Trg Bosne i Hercegovine 1 71 000 SARAJEVO</p> <p>Kabinet Predsjedavajućeg Vijeća ministara Savjetnik za energetiku</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Svi poslovi iz nadležnosti Vijeća ministara vezani za energetske sektor p) Priprema izvještaja q) Koordinacija sa tijelima iz nadležnosti na drugim nivoima izvršne vlasti r) Održavanje dijaloga sa vanjskim partnerima
<p>Datum (od – do) Ime i adresa poslodavca</p> <p>Vrsta poslovnog sektora Pozicija Glavne aktivnosti i zaduženja</p>	<p>Juli 2014 – April 2015 VLADA FEDERACIJE BiH Ul. Alipašina 41 71 000 SARAJEVO</p> <p>Ministarstvo energije, rudarstva i inustrije Savjetnik za energetiku</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Svi poslovi iz nadležnosti ministarstva vezani za energetiku b) Priprema izvještaja c) Predstavljanje ministarstva prema vanjskim subjektima
<p>Datum (od – do) Ime i adresa poslodavca</p> <p>Vrsta poslovnog sektora Pozicija Glavne aktivnosti i zaduženja</p>	<p>Novembar 2012 – Juni 2014 VLADA KANTONA SARAJEVO Ul. Džemaludina Čauševića 1 71 000 SARAJEVO</p> <p>Kabinet Premijera Premijer KS</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Svi poslovi iz nadležnosti rada Vlade Kantona Sarajevo b) Predstavljanje Vlade KS u međunarodnim odnosima c) Predstavljanje Vlade KS u radu Skupštine kantona